

САНГА ОЛОХ

Чурапчы
улуунун хаһыата

ХАҢНАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

2002 сыл
ЫАМ ЫЙЫН
28 КҮНЭ
ОПТУОРОУНЬУК
№ 62 (8811)

Ыам ыйы 25 күнэ. Бу күн бары оҕуоланы бүтэрээччилэргэ улахан бэлэ күүнэн буолар. Кинилэр уон биэр сыл устата үөрэммит, билии бастакы-олуктарын уурбут кыһаларыттан, иитилиинит оҕуолаларыттан тэлэһинэр, ыраахка аттар, үрдүккэ көтөр күннэрэ оҕо сааһы уонна улахан олобу быйыыр ураты суолталаах. Быйыл улууспут үрдүнэн оҕуоланы барыта 438 оҕо бүтэрэн, ситим-хотуу аттестатын ылыахтара. Мэнтэн инники оҕолору элпиттээх кэм, улахан



ТШЭХ ЧУОРААН

түбүктэр күүтэллэр: государственная экзаменнары туттары, салгы икэ ылар оҕолорго үрдүк, орто анал үөрэх таргиллаларыгэр туттары, санга олох, санга коллектив, санга сыаллар-соруктар, санга ситиһиллэр.

Улууспут саамай улахан С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оҕуолатыгар тийэх чуораан быраһынынгар улуус дьаһалтатын бэйилэ И.Н.Амосов, үөрэх управлениетын начальнигин солбуйааччы М.П.Антипина, советскай-хаһайыстыбаннай үлэ ветерана А.Е.Филиппов, оҕолор бастакы учууталлара, төрөппүттэрэ у.д.а. кыттыһы ылылар, выпускниктарга үрдүктөн-үрдүк чыпчааллары дабайарга, септөөх сулуу тобулан, дьолун олобу ололорлоругар беҕа санааларын, кэс тылларын этти-лэр.

Амма орто оҕуолатыгар тийэх чуораан чугдаарда. Быйыл оҕуоланы бүтэрэр оҕолору маңнайгы кылаас үөрэнээччилэре ырыаларынан, хоһооннорунан эбэрдалээтилэр.

Оҕуола директора Е.А.Смирников выпускниктар



государственной экзаменнага киирэллэрин туһунан ааҕан иһитиннэрдэ. Директоры-үөрэх хаһыгар солбуйааччы М.И.Собакина үөрэх бастыһнарыгар, актыыбынай общественниктарга, спортсменнарга элбэх араас таһымнаах күрэхтэһиннэргэ, конкурстарга, олимпиадаларга оҕуолаларын чыһаан үрдүктүк тутан ситиһилээхтик көмүскээбиттэригэр Бочуотунай грамоталары туттартаата. Сидоровтар дыакарган олохтообут Греннарын Т.Дидоров, В.Сидоров ылылар.

Улуус дьаһалтатын уонна

үөрэх управлениетын бэрэстэ-биитэллэрэ Г.Г.Полов, Е.И.Давыдов, төрөппүттэр ааттарыттан М.И.Заболоцкая выпускниктары, үөрэппит учууталлары үөрэн-хөтөн туран эбэрдалээтилэр, оҕолор олох кизгартыгар бигэтик үктэһиллэригэр, үөрэх-билии чыпчаалларын эрчимнээхтик дабайалларыгар баҕардылар.

"СО" корп.

Хаартыскаларга: гимназияны (үлэ) уонна Чурапчы орто оҕуолатын бүтэрээчилэр.

Таня ПОПОВА,
Хатылы орто оҕуолатын
8 "Б" кылааһын үөрэнээччитэ.

Оҕуолан, этинэн, айдаарсан
Оҕо саас кимнэрэ көтүлэр,
Оонньоһон, ытаһан, ылаһан
Оҕуола сыллара аастылар.

Тийээн кэллэ күүтүүлэх күн –
Тийэх чуораан чугдаарда.
Бастакы үөрэх кыһата
Бэрт үгүскэ үөрэттэ.

Түөлбөтөх баҕа санаалар,
Таайылыбатах тапталлар,

ҮӨРЭНЭЭЧЧИЛЭР КОМПЛЕКСНАЙ СПАРТАКИАДАЛАРЫН ТҮМҮТЭ

Ыам ыйы 22 – 23 күннэригэр улуус күүннэргэ П.Е. Бараханов аатынан кини стадионна буолбут Саха Республикада таргиллэ 80 сылыгар аналлыах үөрэнээччилэр сайынгы спартакиадаларыгэр түмүккэ спортнай филиаллардаах оҕуолаларга бастакы миэстэни Чурапчытааҕы республиканскай орто спортнай интернат-оҕуола, иккин Чакыр, үсүгү Хатылы орто оҕуолалара ылылар. Филиала суоктарга бастакы Диринг орто оҕуолата ыла, иккинсэ Чурапчы орто оҕуолата, үтүскэ улуустааҕы гимназия үөрэнээччилэрэ табыстылар.

Үөрэх дьылыгар ытыллыбыт комплекснай спартакиадаҕа барыта 14 көрүг кылаарылыбыттан оҕуолалар 7 көрүгүн талан ылан күрэхтэстилэр. Маньаха Чакыр орто оҕуолата бастаата. Иккин Чурапчы орто оҕуолата ыла, үтүскэ интернат-оҕуола табыста.

"СО" корп.

ПРЕЗИДЕНТСКЭЙ "АГРО" МТС ХЭО

Уруукунан ассоциациянан биллэр, билигин "Агро" МТС ХЭО бурдугунан идэтийингэ республикаҕа биэр бастакынан Президентскэй ситимигэ киирэн үлэлиир. Аата эрэ уларыйбыт буолбатах эбит. Тэрээһинэ, структурата улаханник кэнээбит. Ону бу күннэргэ ыһыга командировкаҕа сылдьан баһынаҕа үлэһиттэри, салайааччыларын кытта көрсөн ситиһили билсэбит. Ол быһыгар механизатордар кэпсээннэрин билигин илдьэ сылдьар улуус кылаабынай агронома Е.И.КОРЯКИНА комментарийдаан бие-рэр.

"Агролар" бэйэлэрэ тусла салалталаахтар, бухгалтериялаахтар. Салайааччынан өссө Эрилик Эристин аатынан улахан совхоз ыһылыгыгар собуруу кэһиликтэри барыларын хаһан бурдук үүнэрмитигэр ассоциация быһытынан таргиллэктэн быһа М.М.Монастырев үлэлиир. Аны Президентскэй ситимигэ киирээччириттэн аттынааҕы кэһиликтэр бурдукка зверо-лара холбосуллуттар. Ол курдук, кэли эбии Болтоноттон Н.Н.Ефремов, Одуулууттан М.П.Михайлов, В.В.Петухов, Р.С.Барашков, В.К.Ефремов салайар баһынай хаһайыстыбалара бааллар. Кыттыгастар үптэрэ-харчылары, уматыктара, сылаабы туттарыахтаах бурдуктара барыта "Агро" МТС ХЭО иһинэн киирэнэн, сүрүннэһэн барар. Барыларын кытта контракт-дуга-бар туһарсиллар. Оттон үлэни тус-туһунан толороллор. Олорго зверолар (баһынай хаһайыстыбалара) бэйэлэрэ салайааччылардаахтар.

Быйыл бу кыттыгас хаһайыстыбалар государствога валовойуан 600 тонна бурдугу туттарыга "Туймаада" УАПК-ны кытта дугабардастыбыт. Былырын бурдук курааннаан баара-суоҕа 350 тоннаны эрэ соботуокаҕа ааһан тутарбылыт. Быйыл сааһа кураан ээрэр, баһыналар сииктээхтэр. Агардас бу собуруу кэһиликтэр (урууку Эрилик Эристин

Ыһык-2002

совхоз) территорияларыгар 450 гектар баһына ыһылаахтаах, дири салайааччылары Михаил Максимович.

Кинилэр, ол эбэтэр Холтободоору голоной хаһайыстыба Уолан Чарага дигэн 70 гектардаах баһынаҕа быйылгы бастакы ыһыларын-сэлиһинэй туорабын түбэрэри сылдьаллара. Ити нам ыйын 23 күнүгэр. Бэйэлэрин сизмэ бурдуктара. Оттон кинилэртэн сир-баһына аҕатан быйылгыттан араасан үс кэһиликтэн (Чакыр, Хайахыт уонна Холтобо) бири-дин баһынай хаһайыстыбатын кыттыгас Туора Күүлүсэҕи биригээдэтэ ыһыны ыам ыйы 21 күнүттэн саҕалаабыт. Холтободоорулар өссө кэһе хаһайыстыбалар эбит: сибининэ уонна салгы итэллэр. Ити үчүгэин сааскы уонна ыһы хампаанналарын куустээх үлэтин кэмигэр эт сикэн билбиттэр. Повар С.С.Посельский күнгэ 10 киһини аһатар-тоторор түбүктээх.

Баранаҕа МТЗ, ДТ трактордарынан Д.Д.Монастырев, Г.Г.Тимофеев, лушлыныкка ДТ-75 трактордарынан А.В.Проконьев, И.И.Корякин, севкаҕа Е.И.Потанов Т-150 тракторынан (үс севкаҕа), катоктаһыгыга МТЗ тракторынан И.И.Гаврильев үлэһиттэр. Оттон И.И.Васильев билингиттэ бурдук сизмэтин таһар. Кинилэри сарҕа С.И.Карпов механик-биригэдириинэн, Я.И.Пинигин сварщиһынан сылдьаллар. Сааскы баһына үлэтигэр ыам ыйын 15 күнүттэн турбуттар. Баһыналар иччэҕэй буолан, ити кыратык кэһиннэрибит.

Билиги сарсарда тийи-битигэр сизмэ бурдук тизмэн аҕалылыбыта. Сотору буолаат, механик-биригэдири С.И.Карпов мотоцикынан гэгээрэн кэлбитэ. Атын механикатор өтүлүгэ эрдэ бааллара. Сизмэбит сизэн, набылыччы оллоон тула олорон кэпсээбит. Кылаабынай агроном Е.И.Корякина улууска ыһы сводкатын, хайдах саҕаламмытын информациялыр. Ыһылар бэйэлэрин өтүлү-риттэн баһына бары үлэлэригэр күн бүгүн 9 трактор сылдь-

арын, сеп буолар уматык баарын этэллэр. Ханна да буоларын куддук, техника эргэригин, аны оһуока ол-бу бытархай саппаас чаас харчытыгар да кэстүбэтин үмнүбөккө санаттылар. Күрүө өрөмүөнүгэр, баһынаҕа хара-быллатарга сыллата таһан дьону дугабардаһан үлэһиттэр. Болтонотторго курдук буолбатах, мэһэ атын дьон сезон устата сабуллан үлэһиттэр эбит.

Ыһык кэнэ да үлэ элбэх: былырыныгы ыспыт баһына-ларын эбии кэгэтэн 450 гектарга тиздэн паарданахтаах, ити күрүө тутулуохтаах. Оттон сайын от, күлүн хомуур, сирин хорууу үлэлэрэ биригэрэн-бири собулан кэлэн иһиктэргэ турар. "Сааскы баһына обработка үчүгэй курдук. Баһына сииктээх. Ону көтүлүккэ кэмигэр мстаха табыллар. Бу тизлэ-куула куустууҕа бэрт", – дэһэллэр үлэһиттэр.

Манна бири бэлиэтиир тобоостох. Ол эбэтэр сиринэн дьарыктанааччылар "Президентскэй" дэнэн республикаҕа бурдук хаһайыстыбата буолалларын беркэ дигэн өйдүүлэр эбит. Ол үлэлэригэр, кэпсэтиннэригэр барыга биллэр.

– Сааскыны, сир үлэтин, ыһыны кыһыны быһа санаа баҕата огостон кэллим. Күлүн аны хомуур кэлэ. Сыл ахсын онук санаалаах баһынаҕа тахсабын, – дигэн механизатор Г.Г.Тимофеев элпигэр, арааһа, үтүс биэр идэлээхтэрэ сепсөөллөрө буолуо. "Агролар" сүрүн зверола маннак туту-путунан биригэ үлэһиттэргэ быйыл 9-с сылыгар барбыт. Кырдыга дараны, бу ааспыт букуллуулаах, реформалаах сылларга үлэ дьонун сиргэ сыһыана уларыйбатаҕа, биригэ тутуһан кэлбиттэргэ бэйэтэ эл-бэҕи этэр.

Билиги үлэ дьонун үлүнүк аралдьыллаха салгы баһыналарга айаныыбыт.

С.СМИРНИКОВА.

Хаартыскаҕа: "Агро" МТС ХЭО бурдук үүнэрээччилэрэ баһынаҕа улуус кылаабынай агроному Е. И. Корякина кытта.





Сунуу

Улуу Өлүөнэбит курулуу уһунна, тыа, хонуу күөбүнэн чэлгийэн күүтүүлээх сайыммыт салалына, чуумпугук сипсигэр үрүн түүннэринэн диэлийэн бэс ыйа үүннэ. Ыһыахха саха дьоно былыр-былыргыттан кэрэтик симэнэллэрэ, билигин да оннук. Онуоха эһиэхэ көмө буоллун диэн "Ай" народной студия кылаабынай специалиһа, модельер-художник Галина Владимировна ДАРАМАЕВА айбыт сахалыы национальной таҕастарын эскизтарын билиһиннэрэбит.



Манньык көстүүм харах көстүүтүгэр суоннары синньэтэн көрдөрөр. Ыбылы ыла сылдыбат, аһара киэн буолуо суохтаах. Дьууппалара тобуктарыгар диэри көнө.

Бу көстүүмнэр кантыларын суоннарға биллэр собуустук киллэрдэхкэ, кини улахан түөһү кыччатан көрдөрөр. Иннигэр элбэх тимэх улахан оруолу оонньуур, өссө бу тимэхтэри вышивканан кизгэттэхкэ, тупсабай көстүүлэнэр. Тесьманан эбэтэр "макраме" техникатынан кизгэттиэхкэ сөп.



РИТУАЛ ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ

1. Гражданин РФ, впервые поступивший на военную службу или не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом РФ и Боевым Знаменем воинской части.

2. К военной присяге приводятся:

Солдаты и матросы, прибывшие на пополнение, — после прохождения соответствующей программы и усвоения ими основных обязанностей солдата (матроса), значения Военной присяги, Боевого Знамени воинской части и воинской дисциплины, но не позднее двух месяцев со дня прибытия в воинскую часть.

Курсанты и слушатели военного образовательного учреждения профессионального образования (школ), не приводившиеся ранее к Военной присяге, — по истечении того же срока.

3. Солдаты и матросы, прибывшие на пополнение, не приводившиеся ранее к Военной присяге, приводятся к ней под руководством командира воинской части.

4. Время приведения к Военной присяге объявляется в приказе командира воинской части. До этого с приводимыми к Военной присяге проводится в подразделениях разъяснительная работа о значении Военной присяги и требованиях законодательства по вопросам защиты Отечества.

5. В назначенное время воинская часть при Боевом Знамени и Государственным флагом Российской Федерации и с оркестром выстраивается в пешем строю и парадной, а в военное время в полевой форме одежды с оружием. Полк обычно выстраивается в линию ротных или взводных колонн. Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге, находятся в первых шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоминает им значение Военной присяги и той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, приведенных к Военной присяге на верность своему Отечеству.

6. Приведение к Военной присяге может проводиться в исторических местах, в местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества. В этих случаях к месту церемонии приведения к Военной присяге обычно выводятся только военнослужащие, приводящиеся к ней.

7. День приведения к Военной присяге является нерабочим днем для данной воинской части и проводится как праздничный день.

8. Списки приведенных к Военной присяге хранятся в штабе воинской части в особой папке пронумерованными, прошнурованными и опечатанными сургучной печатью. По истечении установленного срока списки сдаются в архив.

9. В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка начальника штаба воинской части: "К Военной присяге приведен (число, месяц, год)".

10. За своевременное и точное выполнение ритуала и учета военнослужащих, приведенных к Военной присяге, отвечает командир воинской части.

Военный комиссар Чурапчинского улуса
подполковник Н. ПЕСТРЯКОВ.

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность Родине — Российской Федерации.

Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказов командиров и начальников.

Клянусь достойно выполнять долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

СУРУТАРГА ТИЭТЭЙИНГ

2002 сыл ИККИС АҢАРЫҔАР

"Саҥа олох" хаһыакка сурутарга тиэтэйниг!

Сурутуу олохтоох почтовой сибээс

отделениелара ытталлар.

Сыаната 6 ыйга

чааһынай дьонто — 150 солк.,

териитэлэргэ — 160 солк.

"Саҥа олох" РИХ.

Редактор Г.Г. ПОПОВ
ААДЫРЫСЫТ: 678670, Чурапчы сэд.
Карл Маркс уул, 26 "а".
ТЕЛЕФОННАРЫТ:
редактор — 41-332, отделлар — 41-265.
E-mail: sanaoloh@churapsakha.ru

СААСКЫ АНДЫНЫ БУЛТААҤЫНЫ КӨҢҮЛЛҮҮР ТУҢУНАН

СР Правительствотун 2002 сыл муус устар 10 күмүзүн 137-с №-дээх дьаһалыгар олобуран, Чурапчы улуутугар сааскы андыны бултааһыны бу дьыл ыам ыйын 31 күнүттэн бэс ыйын 2 күнү киллэрэн туран көҥүллүүргэ.

Андыны бултааһын кэмигэр туруйа бары көрүгүн, кубаны уонну күлү бултааһын бобуллар.

Чурапчы сэлээнньэтин нэһилиэнньэтин көрдөһүүтүн учууттаан, Чурапчы куөлүгэр андыны бултааһыны көҥүллүүргэ.

Бары андыһыттар сылпыт куөлэриттэн дурдаларын уонна мончууктарын атактарын мастарын андыны бултааһын болдьоҕо бүтэрин кытта хомуйаллара булгуччулаах. Чурапчы куөлүгэр андыга сыйааччылар куөл тулатын дурдаларынан үлүстэн бэс ыйын 3 күнүгэр дьэри ыраастан бүтэрэллэригэр.

Дьаһал тохулутун хонтуруолун улуустаагы ИДьО-ба (Неустроев К.К.), айылҕа харыстабылын комитетыгар (Монастырев В.М.), булчууттар уонна балыксыттар обществоларыгар (Барашков Г.К.), нэһиликтэр баһылыктарыгар сүктэрэргэ.

Улуус дьаһалтатын баһылыга И.Н. АММОСОВ.

СААСКЫ БАЛЫК ЫАМЫН КЭМИГЭР БАЛЫКТААҤЫНЫ БОБУУ ТУҢУНАН

РФ "Кыһлар тустарынан" Сокуонун 13 ыстатыйатыгар уонна СР "Балыктааһын, балык хаһаайыстыбатын уонна уу биоресурсаларын харыстааһын туһунан" Сокуонун 13 ыстатыйатыгар олобуран, Чурапчы улуутугар собо саллааһын ханатар инниттэн собо балык ыамын кэмигэр балыктааһын бары көрүгүн бу дьыл бэс ыйын 1 күнүттэн бэс ыйын 15 күнү киллэрэн туран боборго.

Балык ыамын кэмиттэн балыктааһынга Чурапчы куөлүгэр мунҕа бары көрүгүнэн балыктааһын бобуллар, биер балыксытха 1 илиминэн балыктыра көҥүллэргэ.

Дьаһал тохулутун хонтуруолун улуустаагы ИДьО-ба (Неустроев К.К.), айылҕа харыстабылын комитетыгар (Монастырев В.М.), булчууттар уонна балыксыттар обществоларыгар (Барашков Г.К.), нэһиликтэр баһылыктарыгар сүктэрэргэ.

Улуус дьаһалтатын баһылыга И.Н. АММОСОВ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС-СОРЕВНОВАНИЕ "БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2002"!

31 мая 2002 г. в с. Чурапча в аласе Дружба проводится конкурс-соревнование среди школ улуса "Безопасное колесо-2002".

Цель соревнования: повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижения тяжести их последствий, а также привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой.

Задачи конкурса-соревнования:

- закрепление школьниками знаний ПДД и навыков их соблюдения;
- повышение интереса школьников к регулярным занятиям велоспортом;
- привлечение школьников к участию в пропаганде среди детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
- активизация работы отрядов юных инспекторов движения и вовлечение детей в эти отряды.

Участники:

Команда должна состоять из 4 человек (из них не менее 2 девочки) в возрасте от 11 до 14 лет. Если команда выступает не полным составом, то результаты засчитываются только в личном зачете.

Каждый член команды должен иметь парадную форму ЮИД и спортивную форму.

1. Репорт-донесение об участии отряда в соревнованиях "Безопасное колесо" и проведенных мероприятиях в школе по ПДД.

2. Список отряда с указанием фамилии, имени, класса, года рождения. Напротив фамилии указывается допуск врача к соревнованиям. Список утверждается директором школы и заверяется печатью.

Отделение ГИБДД.

АБИТУРИЕННАР ИСТИИЛЭРИГЭР!

Дьоккуускайдаагы художественнай училищада, Намнаага педагогика уураҕа барааччыларга уруйуҕа, живописка консультация биэрэбит.

Үлэ кэмигэр сарсыарда 10 чаастан кичэ 6 часкаа диэри.

"Ай" народной студия.

Хаһыаты тэрийээччилэр: Саха Республикатын Правительства, улуус дьаһалтата, редакция. Хаһыат сахалыы тылынан онтуорунньукка, чэппиэргэ, субуотада тахсар.
Хаһыат индекса: 54907

"Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһук.
Офсетнай бэчээт. Сааһаһын № 62. Тираж: 2505.
27.05.2002 с. бэчээккэ бэрилиннэ.

Одьулун нэһилиэгин олохтоохторун, кунду арабытын, эбэбитин, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын утуулаах үлэһитин, тыыл, үлэ ветеранын АРЖАКОВ Алексей Романович уонна таптаалаах кун-кубэй ийэбитин, эбэбитин, хос эбэбитин, коруот мастарын, тыыл, үлэ ветеранын АРЖАКОВА Мария Алексеевнаны кун сиригэр корсонтут мал буолан эйэлээхтик-дьоллоохтук олоруккут 50 сылын туоларынан — кыһыл көмүс сыбаайбарыт кунунэн алоххо кынаттабыт оболоргут, суутэрииттэн сылаттар минньигэс сизинэргит, кунду-мааны кийиитлэргит ааттарыттан итиитик, истинник эбэрдээһиһит!

Эрдээх кэргэн, анаар аҕа, эһэ, кунду ийэ, эбэ, дьэ кэргэн бөгө тирээ буолангыт биһиги алохтуун дьолунан талоробут, биһиги тустуугар ахсаабат кыһамныгыт, эйэбэс сыйыһыгыт, утуб көмүсүт, субэбит, уураабат таллаагыт иһин мукура суох махталбытын тиздэбит.

Бларын ыаллаастын, кырдымы кыттыспатын, өссө да улунук дьоллоохтук олорун дьин алгыһыт.

Уолаттаргыт, кыргыттаргыт, кийииттэргит, күтөөкүт, сизинэргит, хос сизинэргит, бырааккыт дьонноро А.В. Аржакова дьэ кэргэттэрэ.

КӨРСҮҮҮГЭ ЫҢЫРЫЫ

Диринг детдома 1942 сыллаахха, Аҕа дойду сэриитин саамай ырахан кэмигэр, тариллибитэ. 30 сыл устата, 1972 сылга диэри, 600 тулааһаах оҕо итиллэн, үөһөнэн үлэһит буолбута. Олор истэригэр бааллар: Социалистическай Үлэ Геройа В. Кладкин, Россия народнай художнига А.Мухомов, художник И.Корякин, учууталлар учууталлара Е.Макаров, П.Григорьев, Т.Артемова, врачтар М.Егорова, М.Потапова, биллиилээх журналист Н.Гуляев, СР Конституционной Суутун председатели Д.Н. Миронов, драматургтар К.Аргунов, В.Алросимов, милиция ветерана А.Потапов, "Холбос" РПС бырабыланын председатели солбуйааччы С.Антонов уо.д.а.

Быйыл детдом тариллибитэ 60 сылынан сибээстэн, Чурапчы сэлээнньэтин киин стадионугар ыһах күн күлүс 2 чаастан манна итилииттэр биһргэ үөскэбит оҕо саастарынаагы доботторун, дьүөлэрин кытта көрсүүгэ ыгыраллар.

УЛУС БАРЫ ОЛОХТООХТОРУН ИСТИИЛЭРИГЭР!

Ыам ыйын 11 күнүгэр Кытаанах нэһилиэгин олохтоохторо Иван Аверкьевич уонна Лена Аркадьевна Потаповтар дьэһэлэрэ баһаартан умайан, оҕолоро 3 саастаах Аверкий, 4 саастаах Лилия уокка былдьанан улахан моральнай, материалнай хоромньуну көрүстүлэр.

Онон эһипиттэн кинилэргэ материалнай көмөнү онтороргутар көрдөһөбүт.

Счет нүмэрэ:

Потапова Татьяна Григорьевна.

Сбербанк № 5048, с. Чурапча.

Счет № 42301810176261134174.

Кытаанах нэһилиэгин дьаһалтата.

БИҢИГИ ӨҢӨБҮТҮНЭН ТУҢАНЫ!

Күн айы Чурапчы — Аллараа Бэстээх маршрутуунан дьону таһабыт. Тел. 41-428, 42-327.

АТЫҤЫЛЫБЫТ

1987 сыллаах, үчүгэй туруктаах ГАЗ-52 автомашинаны. Билсэр тел. 41-542.

СҮТҮКТЭННИБИТ

Матвеева Анна Прокопьевна аатыгар СГУ ректоратынан бэриллибит 202646 №-дээх зачетнай киниискэте сүптүтүнэн дьыга субуунан аарыллар.

Мугудай нэһилиэгин олохтооҕо

ПЕРМЯКОВ Иннокентий Данилович

ырахан ырыттан олбутунан диринг куурбаннарын тиздэллэр:
— Аҕатыгар, биһргэ төрөөбүттэригэр, адыһыдэригэр Лазарева Ефросиния Даниловна, Пермякова Александра Даниловна Мазыкчаннаагы потребобщество бырабыланыннэ.

— Аҕатыгар Пермяков Данил Даниловичка, биһргэ төрөөбүттэригэр, чугас аймактарыгар чугас ыаллара Тимофей Степанович Ноговицын уонна юни оҕолоро.

Автор суругар этиллэр санаа редакция позициятыгар мэлдьи сон түбөһөр буолбатах. Сурукка ыйылар чакчылар кырдыктаахтарыгар эппиэтинэһи автор тус бэйэте сүгөр.